

t5_relset_1 (TM- cuLrm7Xz4M2hwQHTgH7nfMsNgBhgzDj4C)

October 27, 2020

Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. (v1_relat_1 X2) \Rightarrow (&((r1_tarski \\ (k9_xtuple_0 X2) X0) \wedge (r1_tarski (k10_xtuple_0 X2) X1)) \Rightarrow (m1_subset_1 \\ X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (v1_relat_1 X1) \Rightarrow ((v5_relat_1 X1 X0) \Leftrightarrow (r1_tarski \\ (k10_xtuple_0 X1) X0)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge (v5_relat_1 X2 X1)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow (v1_relat_1 X2) \quad (4)$$

Theorem 1

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. (m1_subset_1 X3 (\\ k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X2))) \Rightarrow ((r1_tarski (k9_xtuple_0 X3) \\ X1) \Rightarrow (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X1 X2))))$$